

Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), March 2014.

PARAMETER	Flow	Temperature	Specific Conductance	Total Suspended Solids	Boron	Selenium (total)	Selenium (total) Load
DATA							
SOURCE	SLDMWA+	SLDMWA	SLDMWA	SLDMWA/USBR	USBR	USBR	Calculated
UNITS	cfs	°C	µS/cm	mg/L	mg/L	µg/L	lbs
Mar-01-2014	51	10.1	6,240		14.0	24.0	6.6
Mar-02-2014	48	10.1	6,210		12.0	34.0	8.8
Mar-03-2014	35	10.1	5,660		12.0	33.0	6.2
Mar-04-2014	34	10.1	5,920	104	12.0	31.0	5.6
Mar-05-2014	35	10.1	5,800		12.0	31.0	5.9
Mar-06-2014	29	14.2	6,160		12.0	32.1	5.0
Mar-07-2014	20	13.0	6,160		12.0	31.9	3.5
Mar-08-2014	16	12.9	5,990		12.0	29.1	2.4
Mar-09-2014	14	16.6	5,790		12.0	28.2	2.1
Mar-10-2014	12	17.3	5,670	36	11.0	29.9	2.0
Mar-11-2014	13	17.9	5,560		11.0	27.3	1.9
Mar-12-2014	13	14.2	5,710		12.0	25.6	1.8
Mar-13-2014	11	15.6	5,830		12.0	24.9	1.5
Mar-14-2014	10	17.4	5,840		12.0	21.8	1.2
Mar-15-2014	9	15.7	5,910		12.0	20.4	0.9
Mar-16-2014	7	14.6	6,010		13.0	19.3	0.8
Mar-17-2014	6	15.2	6,100	42	14.0	19.5	0.7
Mar-18-2014	6	15.6	6,160		14.0	19.3	0.6
Mar-19-2014	6	14.6	6,380		14.0	18.9	0.7
Mar-20-2014	6	16.7	6,470		13.0	17.8	0.6
Mar-21-2014	6	18.9	6,400		13.0	16.7	0.5
Mar-22-2014	6	15.1	6,300		12.0	14.0	0.4
Mar-23-2014	6	15.3	6,190		12.0	14.7	0.4
Mar-24-2014	6	15.9	6,060	42	12.0	13.4	0.4
Mar-25-2014	6	18.1	5,940		12.0	11.8	0.4
Mar-26-2014	6	17.4	5,850		12.0	7.2	0.2
Mar-27-2014	6	16.3	5,890		12.0	12.2	0.4
Mar-28-2014	6	16.8	6,000		11.0	10.0	0.3
Mar-29-2014	6	18.3	6,000		11.0	8.6	0.3
Mar-30-2014	8	16.4	5,750		10.0	8.4	0.4
Mar-31-2014	11	13.4	5,440	27	11.0	8.4	0.5
Mean	15	15.0	5,980	50	11.8	20.8	2.0
						Total (lbs)	63
Load Limitation for March 2014 (lbs)							92